



PIM UNIVERZITET
Banja Luka

„ALFA“ Univerzitet u Beogradu, sa sedištem na Novom Beogradu, ul. Palmira Toljatija br. 4, koga zastupa v.d. rektor, prof. dr Gordana Đorđević, s jedne strane (u daljem tekstu: ALFA)

i

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, sa sedištem u Banjaluci, ulica Despota Stefana Lazarevića bb, koga zastupa rektor, prof. dr Snežana Pantelić Vujanić, s druge strane (u daljem tekstu: PIM Univerzitet),

zaključili su u Banjaluci, dana 16.04.2014. godine, sljedeći

UGOVOR

O SARADNJI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

I Predmet Ugovora

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je definisanje međusobnih prava i obaveza Ugovornih strana u cilju realizacije Projekta „*Dostignut nivo razvijenosti visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Srbiji*“, a u skladu sa prilogom 1 ovog Ugovora.

II Izrada projekta

Član 2.

Kompletan posao koji ugovorne strane treba da obave u skladu sa predmetom ovog Ugovora sprovede se kroz sljedeće faze:

- ♦ Faza I Prikupljanje relevantnih podataka
- ♦ Faza II Analiza prikupljenih podataka
- ♦ Faza III Izrada elaborata o sprovedenom istraživanju
- ♦ Faza IV Prezentiranje rezultata istraživanja
- ♦ Faza V Usvajanje Elaborata

Član 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i ostaće na snazi do završetka Faze V iz člana 4 ovog Ugovora, osim ako se ranije ne raskine, u skladu sa ovim Ugovorom.

Član 18.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

"ALFA" UNIVERZITET BEOGRAD



prof. dr Gordana Đorđević, v.d. rektor


UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I
MENADŽMENT BANJA LUKA



prof. dr Snežana Pantelić Vujanić, rektor

Broj protokola: 121/16.04.2014.

Broj protokola: 1.56/14



VI Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Član 12.

Ovaj Ugovor je sastavljen i sprovede se u skladu sa propisima Republike Srpske.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi, pravna zaštita intelektualne svojine i poslovna tajna.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove iz ovog Ugovora pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Banjaluci.

VII Izmene i dopune Ugovora

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da nakon zaključenja ovog Ugovora prestaju da važe svi prethodno postignuti dogovori, kako usmeni, tako i oni koji su sačinjeni u pisanom obliku, a koji nisu u saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora, te se kao jedini osnov regulisanja odnosa između ugovornih strana javlja ovaj Ugovor sa Prilogom 1 kao njegovim sastavnim dijelom.

Član 14.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti učinjene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

VIII Prelazne i završne odredbe

Član 15.

Ni jedna ugovorna strana ne može da ustupi ili prenese na treće lice ovaj Ugovor ili prava i obaveze koji iz njega proističu, bez prethodne saglasnosti druge Ugovorne strane date u pisanom obliku.

Ugovorne strane su saglasne da nemaju pravo da, osim u cilju realizacije aktivnosti predviđenih ovim Ugovorom, na druge načine i u druge svrhe koriste ime i druge oznake identifikacije druge ugovorne strane.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Ukoliko su jedna ili više odredaba ovog Ugovora nevažeće, odnosno postanu nevažeće, to neće uticati na važnost ostalih odredbi.

svojina ugovornih strane u srazmjeri kako se to opredijeli aneksom ovog Ugovora, a sve u zavisnosti od učešća svake od ugovornih strana u konkretnim istraživačkim aktivnostima.

Član 8.

Za eventualnu štetu koja bi nastala postupanjem suprotnim od odredaba člana 7 ovog Ugovora, ugovorna strana koja je informaciju otkrila javnosti, snosiće posljedice u skladu sa zakonom kojim se štiti poslovna tajna i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

V Raskid Ugovora

Član 9.

Svaka od ugovornih strana može jednostrano da raskine ovaj Ugovor u slučaju kada druga ugovorna strana ne izvršava ili grubo krši svoje ugovorne obaveze. Raskid Ugovora se izjavljuje u pisanom obliku.

Pre davanja izjave o jednostranom raskidu Ugovora iz stava 1 ovog člana, ugovorna strana koja ima pravo na raskid dužna je da u pisanom obliku upozori drugu ugovornu stranu da namjerava da raskine Ugovor, ukoliko se ta strana na njega ogluši u roku od *30 dana* od prijema obavještenja u pisanom obliku upućenog tako da se na nesumnjiv način dokazuje njegovo uručenje. Ako se ta strana bez opravdanog razloga ogluši na pisano upozorenje, ugovorna strana koja ima pravo na raskid može jednostrano da raskine ovaj Ugovor sa otkaznim rokom od *30 dana*.

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da, pored navedenih slučajeva raskida ovog Ugovora, Ugovor prestaje i ukoliko jedna od ugovornih strana prestane da postoji u skladu sa zakonom.

Ako je bilo koja ugovorna strana spriječena da ispuni bilo koju svoju obavezu proisteklu iz ovog Ugovora (što ne obuhvata obavezu plaćanja) zbog okolnosti koje nije razumno u stanju da kontroliše (viša sila - *Vis major*), ta ugovorna strana se oslobađa izvršenja te obaveze tokom vremena trajanja relevantnog događaja (rat, poplava, teža havarija na opremi, zemljotres i sl.), o čemu će se ugovorne strane posebno saglasiti u pisanom obliku.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da, ako se ovaj Ugovor iz bilo kog razloga raskine, oprema kupljena na osnovu ovog Ugovora, ostaje svojina one ugovorne strane koja je predmetnu opremu platila.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će Projekat, bliže opisan u Prilogu 1 ovog Ugovora, realizovati Projektni tim sastavljen od kompetentnih nastavnika obe ugovorne strane.

Rezultati istraživanja pripadaju realizatorima Projekta.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će realizovati Projekat u roku i u skladu sa dinamikom iz Priloga 1 ovog Ugovora.

Član 5.

Rok iz prilog 1 ovog Ugovora može se produži na zahtjev bilo koje od ugovornih strana, u slučaju nastupanja objektivnih razloga nastalih bez krivice ugovornih strana. Zahtjev za produženje roka strana koja zahtjeva produžetak roka je dužana da dostavi drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, najmanje 15 dana prije isteka roka iz Priloga 1 ovog Ugovora.

III Cijena

Član 6.

Za realizaciju Projekta bliže opisanog u Prilogu 1 ovog Ugovora, ugovorne strane će aneksom ovog Ugovora utvrditi međusobna plaćanja.

IV Obaveza čuvanja poslovne tajne

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će se kao poverljive tretirati bilo koje informacije opšteg, poslovnog i tehnološkog karaktera dobijene od druge ugovorne strane i da se, kao takve, neće učiniti dostupnim javnosti, bez pisane saglasnosti druge ugovorne strane.

Izuzetak je bilo koji dio informacije koji se već nalazi u javnom domenu ili je već poznat drugoj ugovornoj strani na dan prijema informacije, ili je nezavisno razvijen poslije toga, što se dokazuje dokumentima koje poseduje Ugovorna strana koja je primalac informacije.

Obaveza čuvanja poslovne tajne prestaje onog dana kada ta informacija postane javno dobro ili je druga Ugovorna strana dobila na zakonit način od trećeg lica, ne kršeći ni jednu obavezu o čuvanju poslovne tajne.

Ugovorne strane su saglasne da će sve informacije koje se odnose na rezultate Projekta "*Dostignut nivo razvijenosti visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Srbiji*", biti zajednička